



Oktobar  
Medunarodni  
mjesec borbe protiv  
raka dojke

# KONTROLIŠI SVOJE DOJKE

**Vodič za jednostavni  
samopregled dojki**

# Kako da uradim samopregled dojki?


Samopregled dojki vršite redovno.

Najbolje da radite samopregled dojki: prije tuširanja, kada ste ispod tuša, kada nanosite losion za tijelo ili se oblačite ispred ogledala.

## Prije tuširanja

### Korak 1.

Lezite tako da jastuk bude ispod desnog ramena a lijeva ruka iza glave. Koristeći vrhove tri srednja prsta desne šake, pipajte lijevu dojku tražeći kvržice. Pipajte kružnim pokretima, pokretima gore-dole te kosim pokretima. Isto to uradite i za drugu dojku.



**Uvijek pregledajte sve dijelove dojki, oba pazuha i dio tijela sve do ključnih kostiju.**



# Kako da uradim samopregled dojki?

## Tokom tuširanja

### Korak 2.


Ponovite Korak 1. ispod tuša koristeći sapunicu. Jednu ruku podignite iza glave a drugom kao u Koraku 1. vrhom prstiju pipate dojku ispod podignute ruke. Ne zaboravite pregledati obje dojke i oba pazuha te područe do ključnih kostiju.

## Ispred ogledala


### Korak 3.

Stojeći ispred ogledala, pogledajte ima li kakvih promjena oblika ili veličine Vaših dojki, kao i poziciju svake bradavice. Normalno je ako je jedna dojka veća od druge.

Posjetite Vašeg ljekara ukoliko primijetite:




**Kvržicu** ili područje koje se čini tvrđim od ostalog dijela dojke




Promjenu na koži dojke kao što je **nabiranje** ili **hrapavost** (kao kora narandže)

Posjetite Vašeg ljekara ukoliko primijetite:




**Crvenilo ili osip bradavice  
ili kože oko bradavice**




**Promjene na bradavici, na  
primjer, uvučena bradavica  
ili promijenjen položaj ili  
oblik bradavice**

Posjetite Vašeg ljekara ukoliko primijetite:




**Iscjedak** koji se luči iz  
bradavice bez istiskanja




**Bol** u dojci ili u pazuhu koji  
je kontinuirano prisutan

Posjetite Vašeg ljekara ukoliko primijetite:



Otok u pazuhu ili oko  
ključne kosti



Promjena u veličini ili  
obliku dojki

# Kontroliši svoje dojke

- Vršite samopregled Vaših dojki kako bi znali šta je normalno za Vaše tijelo.
- Radite to redovno kako bi lakše primjetili promjene.
- Posjetite Vašeg ljekara što prije ukoliko primijetite promjenu na dojkama.

Oktobar  
Međunarodni  
mjesec borbe protiv  
raka dojke

